

ЭНДСИЭЛЛИ

Нам улууһун хаһыата 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр торуттаабыта

2001 с.
Алтынны
4
күнэ
чэппиэр
№ 114 (8957)



(Улуус баһылыгы мунһабыттан бэлиттээһиннэр)

Алтынны 1-5 күнүгэр кырдыаҥарга аналлаах нэдиэлэ ыытыллар. Тэрилтэлэргэ үлэлиир уонна бочуоттаах сынһаланганга өлөрү саастаах дьону эрдэлээһин, чизэстээһин тэриллэр. Дьокуускай к. дьаһалтатын ыгырыгыттан улуустан 20 кырдыаҥас куоракка сынһана киирдилэр. Алтынны 15-18 күнүгэр Ийэ күнүгэр аналлаах нэдиэлэ ыытыллыа.

ИДьУО иһитинэригитинэн ааспыт нэдиэлэ уоруу элбэх. Хамаартаҥа мотоцикл, Намга оҥо лааҥырттан мотуор уоруулууттарын биллэрбиттэр, Модукка сүөһү кырамыта көстүбүт. 1 Хомустаахха улахан уоруу тахсыбыт: учхоз хонтуоратыттан уонна оскуолаттан харабыллар миэстэлэригэр суохтарынан туһанан 2 компьютеры илдэ барбыттар. Ону таһынан 25 киһи итирик туруктаах, 9 киһи бытархай күлүгээһинин иһин, 11 киһи паспортнай режими кэһэн эпизиккэ тардыллыбыттар. Хамаарта олохтооҥо биллибэт дьонтон кырбанан реанимацияҥа киирбит. Бу быһылааннарга силиэстийэ ыытыллар. Писка дьуһуурустубаҥа үөрэх управлениетын уонна налогова инспекцияттан ураты тэрилтэлэр графигынан тахсыбыттар. Общественность бэрээдэги көрүүгэ, ордук ыччат арыгылааһынын хонтуруоллуурга, онтон тахсар буруйу кэһини сэрэтэр үлэҥэ кыттыгыттар улахан болломто уурулуурга. Биһиги улууспуттар ити боппуруска аналлаах, ИДьМ салайааччылары кыттыгылаах сүбэ мунһах алтынны 2-3 күнүгэр ыытыллар. Тэрилтэлэр өтүлэрттэн уорууну сэрэтэр үлэ, харабылларга ирдэбил күүһүрүөхтээх.

Баһаарнай сулууса эгэрээтин иһитинэригитинэн 9 ый түмүгүнэн 15 баһаар түбэлтэтэ тахсыбыт, ол иһигэр УлусПО, «Ас-Үөл» ГУП, «Талба» ырыһах умайыыла. Уоттан 3 киһи өлүүтэ баар. Баһаардар сүрүн биричиэлэринэн оҥорор уотунан оонньоһуннара уонна оһоҥо сыһаа экспуатациялааһын буолуур, Баһаартан сэрэхтээх буолуу бэрэбиэркэтин түмүгэр 101 тэрилтэ, 243 чааһынай дьон ыстарааптанылар.

Тэрилтэлэргэ көрүүтэ суох, кураанах уу кутар резервуардар бааллар, ол курдук Граф Бизергэр Намнаағы социальная реабилитация училищетын резервуара. Хатын Арыс нэһилиэгин дьаһалтатын балансытыгар киирө илик. Баһаарнай наадаҥа туттуллар уу хааччылыгыгар комиссия тэриллиэ. Баһаары ыһпыт буруйдаахтары эпизиккэ тарды суох, оннук миэрэлэр сэрэтэр үлэни тэҥэ булгуччулаах буолуохтаахтар.

МУ НУ ЖКХ иһитинэригитинэн улууска баар котельнайдар сүһүһүнүн басы өттүлүннүлэр. Ситэрэр үлэлэр салданаллар. Нам селотугар баанньык өрөмүөнү бүтэн ааспыт субуотаттан паардаах үлэлээтэ. 1 Хомустаахха убаҥас уматык тизийилинэ, Үөдэйгэ бытаары таҥаста. Улууска 1 тыһылыча тонна чох тизийилээтэ, билигин да кэлэ илик. Онон кэлэр өттүгэр манньк тардыллы тахсыбатын туһугар чоһунан хааччылыгыга энкилэ суох механизмын оңоруохха наада.

Санэпидстанция этиитинэн кэккэ улуустарга гепатит (саһарар ырыы) куттала үөскэбит, оттон биһиги улууспуттар баһаарнаа оңук сытыгыта суох эрэри, прививка оңорго иммуноглобулин атыгылаһар харчы суох. Былырыын грипптэн 5 тыһ. тахса киһиэхэ вакцинация оңоһулан эпидемия буолбатаҥа, онон быһыл эмиз вакцина атыгылаһар наада. Улуус кылаабынай бырааһыгар В. В. Макаровка маны тэрийэригэр ыйылынна.

«Дьулуур» дьиз-уот фондата биллэрбитинэн нэһилиэгитинэн 109 эдэр ыалга дьиз тутуугар кредит квотага түнгүтиллибиттэн 60 киһи эрэ дуоҥага баттаан кредитин ылбыт. Улуус үрдүнэн 10 тыһ. 500 кв. м дьиз тутуулан киириэхтээгин 9 тыһ. тахса эрэ киирбит. Кредит төһөрүүтүтүн кэлбит 1 мөл. 150 тыһ. солк. СР правительствотын от ыйынаары уурааһынан кредитинэн тутулуубут бөһүөлөктөр инженерий оңоһууларга, уот о.д. тардыгыттар тутулуохтаах. Оннук ыччат бөһүөлөктэрэ биһиги улууспуттар суох буоланнар, бу харчыны ханньк инженерий ситим оңоһууттар ыһтар боппурус үөскүүр.

Үтүө дьыала хайысхатынан 3 спортсаала, 2 культурнай киин сотору кэмнинэн үлэҥэ киирэллэр күүтүллэр. Нам с. ыччат спортивнай комплексын тутууга бу нэдиэлэттэн садаланар. Нэһилиэһи күүһүнэн 2 Хомустаахха начальнай оскуола тутулуна, Партизанга атын да нэһилиэгтэргэ кыраалаан элбэх үлэ ыытылына. Үтүө дьыала исполнительнай дирекцията улаханньк көмөлөстө.

Чөлүгэр түһэри үлэтэ төһө суумаҥа ыытыллыгытын отчуоттанылыахтаах. Соцкультбыт объектарын чөлүгэр түһэригэ улуус көрдөөбүт сууматыттан итэрс кэлбит 2 мөл. 700 тыһ. солк. туһаҥа тахсан былааннаах үлэ барыта оңоһуллубут, арай Партизан оҥо саада бүтэ илик. Ордубут кэлэ илик харчыны ыларга үлэ барар, наадалаах докумуоннары ыһпыттар. Казахстан ыһпыт гуманитарнай көмөтүн правительство ыйыгытынан Нам улууһугар бизергэ быһаарыллыбыт.

Ленскэйгэ, урут этиллибитин курдук, Нам улууһа 14 дьизни тутан туруоруммүт сорутун (15 дьиз) сүһүһүнэн төлөрдө. Ытыллыгыт үлэҥэ, тутулуубут матырыйаалларга харчы кэмнигэр киирбэт буолан иэс элбээтэ, хамнас төлөмөттүтэн кэлин үлэ мөлтөөтө. Оросуот сабылла да илик буоллар, түмүк таһааран үлэһиттэри бэлэтиир, наһарадалыыр испиэһкэтэр оңоһулунулар. Исполнительнай дирекция улуустарынан Ленскэйгэ ким туту үлэлээбитинэн түмүк таһаара сылдыар.

М.К. Аммосов 105 сааһын көрөс төрөөбүт улууһугар аатын үйэтитэр тэрээһиннэргэ бэлэмниини күүскэ барыахтаах. Комиссия тэрийэн Хатырыкка музейи үлэҥэ булгуччу киллэрэр эрэйиллэр. Ону таһынан хас биридди тэриллэҥэ, үлэ коллективыгар улуу бириддойдулаахпыт аатын өрө тутан чаһылхай холобур оңоруохтаахпыт диэн улуус баһылыга А. Н. Дьяконов тоһорлоото.

Бэлиттэнэ
Л. НОВГОРОВА

Ааспыт нэдиэлэҥэ улуус быһбардааччылары республика Президентин быһбарыгар кандидаттары салгыы туруордулар. Улуустаағы потребобщество быһбардааччылары мунһаахха 38 буолан муһунулар. УлусПО кырдыаҥастарын эбиэттерин председателэ Замытин И.Н. Президент дуоһунаһыгар Николаев М.Е. туруорда. Кэпсэтигэ кыттыбыт Сивцев Г.Н. Президент Николаев М.Е. «Холбос» потребкооперацияны өйүүр туһунан 1999 с. ахсынны 12 күнүгэр, 2000 сылга түргэнник барыһы бизергэ салаалары тэрийиһигэ, салгыы сайыннарыгыга туһуламмыт, тыа хаһаайыстыбата туруктаах буолуутугар таһаарбыт Ыйаахтара биһиэхэ, тыа сириин нэһилиэһинэтин олоҥо тупсарыгар, улусПО финансовай туруга бөһүргүүрүгэр өйбүл буолулар диэтэ, Президент ыһтар бу политикатын салгыырыгар кыах бизергэ, киһи кандидатураһын өйүүллэригэр ыһырда. Потапов И.П. Николаев Президентини биримэтигэр Саха сирэ улаханньк сайынна, бары санаалары сайыннарага үлэлэстэ, олус муударай салайааччы. Сыһылаардаах да буолларына үлэлиир киһи сыһар, алһаһыр, оңорбута, өйбөүтэ оңоорор элбэх диэн эттэ. Николаев М.Е. кандидатураһын потребкооперация ветерана Соколова Е.В., Аргунов М.Д., Обутов О.В., Абрамова К.Ф. өйөөн тыл эттилэр.

Балаһан ыйын 25 күнүгэр Нам промкомбинатын быһбардааччылары 36 буолан муһунулар. Комбинат генеральной директора Румянцева И.И. Николаев М.Е. Президентинэн үлэлиир биримэтигэр бэйэтин дьыалатын билэр салайааччы быһыгытын көрдө. Киһи быһааччы дьаһалынан элбэх социальная тутуулар үлэҥэ киирдилэр. Нам улууһугар да элбэх үчүгэй дьыалалары оңордо, онон Николаев М.Е. кандидатураһын өйүүбүн диэтэ. Мунһаахха тыл эпит столарнай сьах начальнига Макаров А.Г., кылаабынай бухгалтер Матвеева М.С. Президент Николаев М.Е. НПУ үөрэнэр корпусун туттарытын, уопсай дьиз тутуула сылдырын, материальной-технической базата кэҥэбитин, колледж буол-

СР Президентин быһбарын көрсө

М.Е. НИКОЛАЕВЫ САЛГЫИ ТУРУОРАЛЛАР



бугун, педагогическая академияра баар буолбуттары, Дьокуускай-Нам суола асфалламмыттары, оҥорор, ыччаттар, ийэлэр, дьиз кэргэн тустарыгар ыһтар политикаһын өйүүллэрин эттилэр.

Үөрэх тэрилтэлэрэ республика Президентин дуоһунаһыгар Николаев М.Е. кандидатураһын салгыы туруораллар. Ол курдук, Хамаарта Саха-французскай оскуола коллективин 26 быһбардааччылары туруордулар. Учутал Сокольников В.В. биригэ үлэлиир коллегаларын билигин Президентинэн үлэли сылдыар Николаев М.Е. үһүс болдоххо талыллан республикатын туһугар, республиканы Аан дойду таһымыгар тахсарыгар үлэлиэ диэн эрэнэр буоламмын киһи кандидатураһын өйөөн диэн ыһырабын диэтэ. Кандидаттары дьүүллэһиһигэ кыттыбыт Эверстов В.И., Васильев И.К., Ушницкая Л.Д., Николаев М.Е. үлэтин сырдаттылар.

1 Хомустаах орто оскуолатын мунһааҥар 28 быһбардааччы муһуна. Кэпсэтигэ кыттыбыт Колесов С.С. Николаев М.Е. республика суверенитетын ыларыгар улахан үтүөлээх, оно махтаабын. Саха норуотун инникитин толкуйдаан доруубуһа харыстабылыгар, үөрэх, культура сайдыгытыгар сөптөөх суолу тобуула. Онон, үһүс болдоххо Президентинэн турарын өйүүэххэ. Киһини сүтэрэпитинэ суверенитет суох хаалар кутталлаахпыт диэтэ. Мунһаахха кандидатураны дьүүллэһиһигэ кыттыбыт Дьяконов М.Н., Кривошапкина В.И., Соловьева М.В., Колмогорова М.Р., Колесова Л.И., Яковлева В.П., Винокуров А.Е., Николаев М.Е. өйүүллэригэр ыһырдылар уонна 3 киһитэн састааптаах өйүүр бөлөҥү тэрийдилэр.

Балаһан ыйын 28 күнүгэрэ туругуна Николаев М.Е. улуус 22 тэрилтэлэригэр туруордулар. Барыта 781 быһбардааччы мунһаахтарга сырытта. Николаев М.Е. өйөөн подпистой илииска 1128 киһи илии баттаата.

Е. ДЬЯКОНОВА

Ити курдук М.Е. Николаевы Үөһээ Халыма улууһугар Уһун Күүл нэһилиэгин оҥо саадын, Нелемнэйдээги орто оскуола быһбардааччылары бөлөхтөрө, Кэбээйи улууһугар Сангаардаағы ас комбинатын, Ленскэй улууһугар арҥаан уонна илигини электросеттэр, «Якутскэнерго» АК «Энерголеспром» тэрилтэлэрэ, «АЛРОСА» АК «Алмаздортранс» автобаза управлениетын, «АЛРОСА» АК Ленскэйдээги оптовай эргизин хонтуоратын, Нам улууһугар Арбын, Хамаарта, Бөтүг оскуолаһарын итиэнэ педколледж быһбардааччылары бөлөхтөрө буолаары туруорар санаалаахтары биллэрдилэр.

Быһбар киин комиссиятыгар РФ Генпрокурорун солбуйааччы Василий Колмогоров кандидатынан туруорууга сөбүлэһин биллэрэр сайабыланыһын ааспыт нэдиэлэ чэппиэригэр туттарда. Онон сайабыланыһа бизербит кандидат ахсаана уонга тийдэ. Кэлин кандидатынан туруорулуубут Правительство Председателэ В.М. Власов, киһи куорат баһылыга И.Ф. Михальчук өтүлэригэр быһбарга кыттыгы туһунан быһбар хампааньнаһыгар билиһиттэ туох да иһитинэри суох.

Саха Республикатыгар салгыны үөрдээн итиини сайыннара туһунан САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ПРЕЗИДЕНИН ЫЙААҔА

Саха салгытын сэдэхтик көрсүллэр национальной бааһынан-дуолунан билинэн туран уонна Саха Республикатыгар салгыны итиини салгыы сайыннара сьалтан уурабын:

- «2005 сылга дьизри кэмгэ салгыны үөрдээн итиини сайыннары» диэн республикатаҥы тус сьаллаах программаны бизергэтэргэ.
- Саха Республикатын Правительствота (В.М. Власов) уонна Саха Республикатын Тыа хаһаайыстыбатыгар уонна соҥуотупкаҥа министрствота (Д.Ф. Наумов):
 - ордук сыаналаах саха борудота салгылары бизергэ мунһаар сьалтан «Национальной генофонднай салгы иитэр хаһаайыстыбалар тустарынан» балаһыанньаны ый иһинэн ырытан оңороллоругар уонна бизергэтэллэригэр;
 - салгыһыттар үлэлэрин оңорумтуотун урдэтигэ, салгыны аһатыны, көрүүнү-харайыһыны уонна ветеринарнай өттүнэн хааччыһыны тупсарыгыга наука ситиһиһилэрин уонна аан дойдутаағы опыты олоххо киллэригэ олоһуран, салгыны итиини тэрээһин-технологической ньымаларын тупсаралларыгар;
 - салгыны үөрдээн итиини этин хаачыстыбаларын тупсарыгы, переработкалааһыныга бастын технологиялары киллэриин, үрдүк көдүүстээх маркетинговай уонна рекламалыыр үлэни олохтооһун суоттарыгар аан дойдутаағы рынокка салгы итиитин бородууксуйага күрэстэһэр дьобурун үрдэтигэ чопчу сьалга туһаайыһылаах үлэни ыһталларыгар;
 - салгыны көрүүгэ-харайыгыга уонна салгы этиттэн экологической ыраас бородууксуйаны, биз үүтүттэн, кымыһыттан кымыстан оҥо аһылыгы оңорон таһаарыгыга акциялаах, кооперативнай уонна чааһынай предприятиялар тиһиктэрин тэрийэллэригэр.
- 2005 сылга дьизри хаһаайыстыбалар бары категорияларыгар салгы ахсаанын 200 тыһыынчага тиэрдэргэ.
- Саамай үрдүк түмүктэри ситиһи иһин 250 (икки сүүс бизс уон) тыһыынча солкуобай кээмэйдээх Саха Республикатын Президентин 10 гранын олохтуурга, граннар тустарынан сьыһаарыллар Балаһыанньаны бизергэтэргэ.
- Саха Республикатын Тыа хаһаайыстыбатыгар уонна соҥуотупкаҥа министрствота (Д.Ф. Наумов) салгыһыт идэтин суолтатын үрдэтигэ, материальной интэриэстээх буолууну күүһүрдүүгэ, кинилэр олоһор дьиз олох-дьаһах уонна социальная усулуобуйаларын тупсарыгыга үлэни төрдүттэн тупсарыгар.
- Дьокуускайдаағы тыа хаһаайыстыбатын государственнай академията (Л.Н. Владимиров) 2001 сыл ахсынны 1 күнүгэр дьизри ТХСНЧИ (Е.А. Борисов) кытта биригэ тус сьаллаах программанан көрүлүбүт үп суотугар наука ситиһиһилэрин производствота туттар, салаа үрдүк уонна анал орто үөрэхтээх квалифицированной специалистарын бэлэмниир, салгы итиитин үлэһиттэрин идэлэрин үрдэтэр сьалтан салгы итиитини республикатаағы үөрэтэр-научнай киһини тэрийэллэригэр.
- Улуустар уонна куораттар дьаһалталаһын баһылыктара 2001 сыл ахсынны 1 күнүгэр дьизри, олохтоох усулуобуйалар уратыларын учоттаан, 2005 сылга дьизри салгыны үөрдээн итиини сайыннары улуустаағы программаларын ырытан оңороллоругар уонна бизергэтэллэригэр.
- Салаа үрдүк уонна аналлаах орто үөрэхтээх квалификациялаах специалистары бэлэмниир, салгы итиитин үлэһиттэрин квалификацияларын үрдэтэр сьалтан ДьТХГА уонна ДьТХТ идэтигит кафедраларын тэрийэргэ.
- Бу Ыйаах туолуутун хонтуруолааһыны Саха Республикатын Правительствотин Председателин бастаы солбуйааччы И.Н. Долиннига сүктэрэргэ.

Саха Республикатын Президентэ М. НИКОЛАЕВ
2001 сыл балаһан ыйын 19 күнэ, Дьокуускай к.
№ 1499



ах. Араас формалаах докумуоннар толоруллуохтаахтарын учуоттаан паспортнай остуолга төрөппүттэрдийн кэлэрэ ордук;
— кэргэннэммит дьон холбоспуттарын эбэтэр арахсыбыттарын туһунан сибидиэтэлиститибэлэри аҕаахтаахтар. Ааттарын, аҕаларын ааттарын, арааспаанналарын уларыттар түбэлтэлэригэр эмиэ.

II. ПАСПОРГА ХАЙДАХ ТҮӨБҮН

Паспорт ылыахтаах дьон глянцевай, өгө суох хаартыскаҕа түһүөхтээхтэр. Российской Федерация гражданинын паспортыгар наадалаах хаартыскаҕа ирдэбил быһыытынан өгнөөх таастаах ачыккыны кэтэн түһэр көнгүллэммит, арай харах враһа анаабытынан кэтер дьон онук түһүөхтэрин сөп. Киһи сирэйин майгыта кэһиллиэ суохтаах. Хаартыскаҕа түһэргитигэр биир

иликпин. Соҕотон үлэлиир уустуга бэрт. Соробор биир киһи паспортын уларытыы үгүс бириэмэни, элбэх кумааҕы үлэтин толорууну ирдир. Ону аһан араас улуустартан уонна куораттартан запрос бөҕөтө кэлэр, барытыгар тутта эптиэттээн иһиэххэ наада. Холобура, алимент төлүөхтээх дьон туһунан дааннайдары ытыабын, онук ирдэбиллэр эмиэ кэллэр. Сууттана сылдыбыт дьон туһунан араас карточкалары толоробун. Омук дыоно, гражданствота суох сирэйдэр уонна КГТ (нууччалыы СНГ диэн) гражданныра кэлэн үлэлииллэригэр паспорттары кэрүөхтээхпин. Бэрт соторутааҕыта, Намнааҕы педколледж уопсай дьиэтин тутта сылдыар биригээдэни бэрэбиэркэлэтим. Биригээдиридэрэ суох, баар дьон тугу да билбэттэр. Тугу да докумуона суох дьону ыһтаран үлэлэтэр тэрилтэ ыстарааптаһахтаах, алын кээмэй-

Итинник кэлээннээх буолла Наталья Калининовна. Паспорт уларытырын ким эрэ сөбүлүүр, ким эрэ суох. Кимизэх эрэ санаатыгар Россия демократической суолу тутуспутун туоһута буолуон сөп. Оттон кимизэх эрэ Советской Союз судаарыстыба быһыытынан историка эрэ хаалар чэрчылэммиттэн курус санаа үөскүүр. Ол эрээри утарылаһартан туһа тахсыбат, дойдуну бэриллибит тэтиминэн айанныы турдаҕа. Бьраһаай, Советской Союз! Бьраһаай, үлэ күүһэ буолбут сирпэлээх, өтүлээх гербобит!

Кирилл ЧЕРЕПАНОВ

PS: Күндү аҕааччылар, күндү былы куоттарыман, паспорттың уларытын! Паспорты уларытыгы хампааньата кэлэр сылга буолуохтаах нэһилиэнньэ бэрэпиһигэр уонна терроризмы, бандьыттааныны утары охсуһар политикаҕа

Сокуону билиэххэ, тутуһуохха уонна туһаныахха

БЭРЭЭДЭГИ ТУТУҬУОХХА, ПАСПАРЫ УЛАРЫТЫАХХА

Россия XXI-с үйбэ үктэниитэ бэрт тэтимнээхтик саҕаланна дуу диэхпин баҕарабын. Күннээҕи бэбиэскэ эбэтэрүөнн быһаарыллыбатах сири, хостонор баайы бас билии, үлэбэ сыһаны уларытыы, норуоттар икки ардыларынан иллээх олобу чөлүгэр түһэри болпууостара турдулар. Олору барытын түмэн, аҕыах тылыннан, киһи уонна госуударство икки ардыларыгар баар сыһааннаһылар болпууостара диэххэ сөп. Госуударство быһыытынан түмсэн олоруу, киһи личность быһыытынан ханнык миэстэни ыларын, тугу бырааптаабын уонна эбэтиннээҕин туһунан бэрт үһүнүк кэпсэтиэххэ сөп. Бүгүн биһиги таарыйар биир сүрүн теманы быһыытынан паспорты уларытыы буолар.

«АНЫ РОССИЯ ГРАЖДАННАРА БУОЛАБЫТ!»

Паспорты уларытыы РФ Президентин 1993 с. кулун тутар 13 күнүнээҕи 232 №-дээх «Российской Федерация сиригэр Российской Федерация гражданинын личноһын туоһулуур сүрүн докумуоннар тустарынан» ыйааҕар олоҕуран ытыллар. Саҕа паспорт РФ правительствотын 1997 сыл от ыйын 8 күнүнээҕи 828 №-дээх дьаһалынан бигэргэтиллибитэ. Саҕа гербэ ойуулаах паспорт ис өттүгэр гражданныр манник дааннайдар суруллаллар:

- олорор сиринэн хаһан регистрациаламмыта уонна учуоттан уһуллубута (маны регистрацианы ытар органнар толороллор);
 - 18 саастарын сипитт гражданныр байыаннай сулууспаҕа сыһааннара (маны туһааннаах байыаннай комиссариаттар уонна ис дьыала органнара толороллор);
 - ыал буолан хаһан уонна кимини холбоспутун эбэтэр арахсыбытын туһунан (ЗАГС уонна ис дьыала органнара толороллор);
 - 14 саастарын ситэ илик оҕолор тустарынан (ЗАГС уонна ис дьыала органнара толороллор);
 - тас дойдуга сылдыарыгар Российской Федерация гражданинын личноһын көрдөрөр сүрүн докумуоннары хаһан ылытытын туһунан (ис дьыала уонна туһааннаах органнара толороллор).
- Маны таһынан, паспорт доруобуйа харыстабылын тэрилтэлэрэ киһи хаанын бөлөгүн уонна резус-факторын ыйаахтарын сөп, ол барыта гражданин баатынан толоруллар.

Гражданин омуга паспортга бэй-

этигэр суруллубат, онук графа да суох. Бланкаҕа киһи омугун ыйар ыспыраапканы эбии киллэрэр туһунан Саха Республикатын правительствотын 2000 с. бэс ыйын 10 күнүнээҕи 319 №-дээх дьаһала тахсан турар. Онук элбэх ыспыраапка бэриллиэтин экземплярдара кэлэ иликтэр диер Намнааҕы ис дьыала отделын паспортнай-визовой сулууспатын начальнига, ис сулууспа капитана Н.К. Дьяконова. Ыспыраапкабыт Сахабыт Республикатын иһинэн эрэ үлэлиир, таһыгар туттуллар кыаҕа суох.

Киһи быһыытынан үйэг уһаатарына бийылгыттан ыла паспорттын үстэ уларытар эбиккин. Ол курдук саҕа паспорты 14 саастарыгар ылбыт дьон сүүрбэлэрин туоллактарына ону уларытыахтаахтар. Ол кэннэ 45 саастарын ситтэхтэринэ үсүһүн уларыталлар, онон бүтэр. Армияҕа ыгырыллан сулууспалы сылдыар дьоммут сүүрбэ саастарын туолалларыгар паспорттарын уларытпаттар.

I. САҢА ПАСПОРТЫ ХАЙДАХ ЫЛЫАХХА СӨБҮЙ?

Капитан Наталья Калининовна Дьяконова этэринэн, паспорты ыларга манник докумуоннар наадалар:
— II формалаах сайабылыанна;
— төрөөбүтүн туһунан сибидиэтэлиститибэ, 34 x 45 мм. икки хаартыска (сүтэриллибэттэрин туһугар түөрдү аҕалар ордук);
— төрөөбүтүн туһунан сибидиэтэлиститибэ паспортнай остуолга кыайан аҕалылыбат түбэлтэтигэр паспортга ыйарга наадалаах сибидиэтэлиститибэлэри туоһулуур атын докумуоннар көрдөрүлүөхтээхтэр;
— 14 сааһын туолбут оҕо олохтоох дьаһалтаттан ыспыраапканы аҕалыахтаах, онно киһи олорор аадырыһа суруллубут буолуохта-

өгнөөх көстүүмү эбэтэр былааччыаны кэтэн түһэр ордук.

III. ДЭ, ТӨӨНУ ТӨЛҮҬҮБҮТ?

Саҕа паспорт иһин төлөбүр кээмэйэ 50 солк. тэҥнээр, ону Сбербаанга баран федеральной счекка төлүүгүт. Счет манник:
Намское управление УФК по РС(Я) РКЦ Намцы.
№ 401018108000000.10001
ИНН 1417003849
БИК 049821000
Код 2010602

IV. ТӨӨ КИҢИ САҢА ПАСПОРДАННА?

Үөһэ ахтан аһарбытым курдук, паспорты уларытыы бүтүн дойдун үрдүнэн 1997 с. ыла бара турар. Онтон ыла биһиги улууска 2 тыһ. 761 киһи саҕа паспорттаммыт. Сүрүн докумуону уларытыахтаах дьон ахсаана бүтүн улуус үрдүнэн 18 тыһ. 632 киһиэхэ тэҥнээр. СР ис дьыала министрствотын былаанын быһыытынан 2000 с. түмүгүнэн саҕа паспорт 3851 киһиэхэ бэриллибит буолуохтааҕа. Былаан толоруллубатаҕын биричиннэлэрэ ИДМ-тан кэлбит бэрэбиэркэ түмүгэр чопчу ыйыллан тураллар. Маныаха сүрүн биричиннэнэн паспорт бланкалара өр кэмгэ кэлбэтэхтэрэ, дьон оччобача уларытан испэтэ буолар, онон урут үлэлээбит капитан М.В. Сидорованы киһи өйдүүр, диер ПВС саҕа начальнига Н.К. Дьяконова. Бийылгы сылга 2500 бланка кэлбит, саҕа паспорт 1306 киһиэхэ бэриллбит.

— Үөһэни ис дьыала министрствотыттан биэс ый устата 790 киһи паспортын уларытыахтааххын диэн былаан бөҕөтүн түһэртиттэрэ эрээри мин күнгө 40 паспорты биэрэр кыаҕым суох. Уон күн иһинэн мунугаан 62 саҕа паспорты биэрэбин. Саҕа үлэлээн эрэрбинэн сибэстээн былааммын ырааҕынан толоро

дээх хамнаһы 10 төгүл улаатыннаран, суумата онук «Ленагаз» таһыгар армяннар гараж тутта сылдыаллар, эмиэ тугу да докумуоннара суох. Хатырыкка таджикстар үлэлиллэр, музей туталлар, кинилэргэ быстах болдьоххо регистрациа оҕоһуларын үлэҕэ ытыгар тэрилтэлэр эрдэттэн ситиһиэхтээхтэр. Паспортнай режим эбөһээт тутуһуллуохтаах, аны туран үлэҕэ тастан кэлэр дьон санитарнай докумуоннарын эмиэ бэрэбиэркэлибин, тоҕо диэтэргин ыарыһы аҕалбаллар ханнык. Кылгагыт эттэххэ, маны барытын толоробор бириэмэ бөҕөтө барар, онтон сылтаан паспорт саҕа бланкаларын киһээнги бириэмээ, түүнүн даҕаны толоробун. Үлэлиир кэммэр дьону көрсөбөр бириэмэм барыта барар, атын үлэбин эмиэ ситэриэхпин наада, онон нэһилиэнньэни эбиэккэ дылы көрсөргө быһаарыһым. Эбиэт кэннэ атын үлэбин толоруом этэ.

Билигин паспорт уларытарга кирибит сайабылыанна ахсааннаах. Урут паспорты ыйы-ыйынан толоро сылдыабыттар быһыылаах. Ол иһин дьоннор ыйы быһа докумуона суох сылдыаахпыт дуо диэн өр уларытпаттар. Паспорттарын сүтэрибэтэр биир сыл ааспытын кэннэ даҕаны саҕа кэлэр дьоннор бааллар. Паспорты уларытыы 2005 сыл ахсынньытыгар диэри ытыллар. Эпитим курдук, паспорты уларытарга кирибит сайабылыанна билигин бакаа аҕыах, онон улууспут дьон бириэмэ баарына эрдэттэн кэлэн уларытаргыт ордук. Кэлин төбөүт ылдыыбатын туһугар. Саҕа паспорт суох аны ханна да көппөккүн. Кырдыас дьоммут үгүстэрэ эргэ паспортдаахтар, кэллэллэригэр-баралларыгар кинилэртэн вкладыш көрдүүллэр. Вкладыш бэриллэрэ аны көнгүллэммит, онон паспорттарын хайаатар да уларытыахтарын наада.

хайа эрэ өттүнэн эмиэ сыһааннаах. Улуустааҕы ис дьыала отдела балаҕан ыйын 21 күнүгэр бигэргэпит былаанынан, улууска регистрациаламмакка олорор омукарты, граждандствота суох сирэйдэри уонна КГТ гражданныр бэрэбиэркэлиир үлэ ытытылаахтаах. Ол курдук эргиз тэрилтэлэрэ уонна структура бары бэрэбиэркэлэниэхтээхтэр, КГТ гражданныр биригээдэлэрин үлэҕэ ылар тэрилтэлэр хонтуруолга туруорулуохтаахтар. Тастан үлэли кэлбит дьон биһиэхэ бэрт ахсааннаах буолуохтара гынан баран, кинилэри бэрэбиэркэлиир үлэ барыахтааҕа чуолкай. Биһиги, сахалар, ылдытымсах дьоммут диер буоллаһытына үчүгэйдик көрсүөхтээхпит, үлэлииллэригэр сөп түбэхэр усулуобуйалары тэрийиэхтээхпит. Докумуона суох үлэлэтэн дьону эрэйгэ тэбэрбит биллэр. Тугу да диэтэргин, докумуоннаһына эрэ киһи бэйэтин киһилини сананыан сөп. Үөһэттэн ханнык да бэрэбиэркэ кэлин - докумуоннар бары баар буоллаһахтарына тухтан да куттаммакка салгыы үлэли туруохха сөп. Маныаха туһааннаах салайааччылар кыһаллыахтарын наада.

Паспорт остуолугар киһи соҕотон үлэлиир уустук, маныаха улуус дьаһалтата эбии штат көрөрө буоллар. Иккиһинэн, дьарыктаах буолуу кииниттэн пособие ылар дьону эмиэ үлэлэтиэххэ сөп диэн санабын. ПВС хоһун иһэ барыта кумааҕы, компьютер наадата чуолкай, дааннайдар бары онно киллэрилиннэхтэринэ ордук буолуо этэ. I формалаах ыспыраапканы о.д.а. докумуоннары бэлэмнииргэ ксерокс тийибэт, материальной-технической хаачылыһы туруга адьас мөлтөх.

К.Ч.

Саха Республикатын Президентин 2001 сыл балаҕан ыйын 19 күнүнээҕи 1499 №-дээх ыйааҕынан бигэргэтилиннэ СЫЛГЫНЫ ҮӨРДЭЭН ИИТИНИ САЙЫННАРЫЫГА СИТИИИЛЭРИН ИҢИН САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ПРЕЗИДЕНИН ГРАННАРЫН ТӨЛӨӨҮН БЭРЭЭДЭГИН ТУҢУНАН БАЛАҢАНЫНА

1. Уопсай балаһыанньалар

Бу балаһыанньа сылгыны үөрдээн иитиини сайыннарыыга үрдүк производственной уонна хаачыстыбаннай көрдөрүүлэри ситиһиин иһин Саха Республикатын Президентин граннарын төлөөһүн бэрээдэгин сүрүннүүр. 250-нуу (икки сүүс биэс уон) тыһыынча солкуобайдаах 10 грант олохтонор. Граннары үбүлээнин источнигынан Саха Республикатын бюджетин 0800 - «тыа хаһаайыстыбата уонна балыктааһын» түһүмэххэ Саха Республикатын бюджетин үбэ - харчыта буолар.

2. Конкурсу ытыгы усулуобуйалара

Конкурсу ытыгы болдьоҕо - отчуоттуур сыл тохсунуу 1 - ахсынны 31 күннэрэ. Конкурса 200-тэн итэрэһэ суох сылгылаах уонна отчуоттуур сылга манник көрдөрүүлэри ситиспит бас билии бары көрүннээх сылгы иитэр хаһаайыстыба-

лара кытталлар:

- сылгы уопсай төбөтүн ахсаанын 98 %-тан итэрэһэ суох энчирэппэккэ көрүү - харайы;
 - кулун дьыалабыай тахсыта - 90 %;
 - бу иннинээҕи сылы кытта тэҥнээтэххэ, сылгы ахсаанын 12 %-нан элбэти.
- Сылгы иитэр хаһаайыстыбалар конкурса кытталларыгар отчуоттуур сыл кэнниттэн кэлэр сыл олунуу 1 күнүгэр диэри улуус дьаһалтатыгар манник докумуоннары түһэрэллэр:

- конкурса кыттарга сайабылыанна;
 - отчуоттуур сылга «Сүөһү иитиитин туругун туһунан сибидиэтиһэлэр» 24 форманан улуус статистикаҕа органнара бигэргэпит статистической отчуоттары.
- 3. Конкурс түмүктэрин таһаарыы**
Улуустарга түмүктэри таһаарар комиссиялар тэриллэллэр. Отчуоттуур сыл кэнниттэн кэлэр сыл олунуу 10 күнүгэр диэри болдьоххо улуустааҕы комиссия Саха Республикатын Тыа хаһаайыстыбатыгар уонна соҕуоупкаҕа министрствотыгар матырыйааллары киллэрэр.
Саха Республикатын Тыа хаһаайыстыбатыгар уонна соҕуоупкаҕа министрствотын комиссията отчуоттуур сыл кэнниттэн кэлэр сыл кулун тутар 1 күнүгэр хойутааһына суох республикатааҕы конкурс түмүктэрин таһаарар уонна кыайылыах тахсыбыт хаһаайыстыбалары биллэрэр.
Конкурс кыайылыахтара Саха Республикатын Правительствотын быһаарытынан бигэргэтиллэллэр. Сылгыны иитэр хаһаайыстыба салайааччытыгар Саха Республикатын Правительствотын дьыитигэр кулун тутар ыйга үөрүүлээх быһыыга-майгыга граннары туттаргы.

Учуутал күнүнэн МАХТАЛБЫН ТИЭРДЭБИН

Бу күнүгэр бийиги оскуолабытыгар Учуутал күнэ буолаары турар. Үөрэнэрбин олаах сөбүлүүбүн, үөрэтэр учууталлары олус убаастыбын. Үөрөһүм таһынан «Телепрессфото-рево» информация киинигэр репортеруна уонна корреспонденынан үлэлибин. Иллэн кэммэр ылырыбын, хоһоон айарбын уонна кинигэ ааҕарбын сөбүлүүбүн.

Ол иһин күндү учууталлары барыларын, кылааһым салайааччытын Сергуцева Анастасия Гаврильевнаы, информация киинин салайааччытын Емельянова Светлана Георгиевнаы, киһи солбулаааччытын Тарабукина Марина Викторовнаы, директорбын Попова Айтали-на Прокопьевнаы Учууталлар күннэринэн итиитик-иститиык эрдэлибин.
Баҕарым этэ кинилэргэ саха алмааһыны кытаанах

доруобуйаны, үлэлэригэр ситиһиилэри, уһун дьоллоох ологу уонна хаһан да уостубат тапталы.

Күндү учууталларбар анаан бэйэм суруйбут хоһооммун бэлэхтиэхпин баҕарабын.

ДЬӨГЭЛИИЛЭР

Дьүөгэлиилэр кыргыттар Дьоһунаах үөрэнээччилэр, Дьикти-дьиһэ дойдуга, Дьингээх улахан оскуолаҕа Дьөрү диэн көтүпүккэ Дуостал сүрээлдээбэккэ Дьэ, астынан да үөрэнэллэр. «Дь»-тан саҕаланар «Дьааһыгы», «Дьоһу», «Дьаабылыканы» Дьүөрөлээн-наардаан Дьэ, бэркэ да таба суруйаллар. Дьөрөллүбүт «2»-ни, Дьаабал диэн сирэллэр, Дьөрөккээн-кэдэргээн Дьөрөбүтү, «5»-ни, Дьэ, дьингээхтик да таптыллар.

Лена АРГУНОВА,
оскуола «Телепрессфото-рево» киинин корреспондента, репортера

01 сэрэтэр

МОДУЛЬНАЯ ХОЛБОННО, БЭЛЭМНЭНИИ ТЭТИМИРДЭ

Партизанга гаас ситимэ тардыллан уохтаах оттугу холбоонунга соруммуттара иккис сылыгар барда. Манна сүрүн харгыһынан ГРП-ны бырайыактаан туруоруу табыллыбатаа үөдүпүтэ. «Күөх төлөн» тумнаран-тууйар дэлби тэбэр уодаһыннаарынан оһоһор урагы ирдэбиллээх. Ол иһин өссө былырыын туһааннаах уруһуй-чертежтар олорор түөлбэлэринэн

таргатыллыбыттара көмөлөспүт. Ыаллар сүннүүнэн баһаарынай разделкалары быһыы кээмэйдэрин тутуспуттар. Төттөрүтүн плита катэрин хаттыктааһын, вентиляцияны бүүрүү, турбага 25 см. диригнээх хаппа түгэхтээх конденсатосборниктааһын курдук «бытархайдары» толорууга кыһаллыбаттар. Ыйан-суруйан, этэн-кэспээн ылыннара-быһаара сатаа-

һынга хастыгыта да халтай хаамтартаатылар Ол быһыгар быйыл чачы гаастаһаахпыт дуо дизн мунгатыллар. Чааһынайдар, бааһынайдар күһүн буолан түбүктэрэ үксээтэ.

Хата балаһан ыйын 19 күнүгэр үгүс кэспэтинэн ситиһилибит оборудованиета иһигэр таһылыбыт бэлэм хоспох ГРП араллылан дьэ-лээхтэр-дьэирэмнээхтэр итэбэстэрин ситэригэ тиһигирэ тиргилинилэр. Бу тус бэйэлэрин уйа уруктары уохтаах оттук уйгулана угулуурлар биһир түмүк түһүмэҕэ буоларын дээ оройдохторо.

А. НОВГОРДОВ

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭР



Бу дьыл атырдыах ыйын 26 күнүгэр биһиги күндү арабытын, эһэбин, кэргэммин, таайбытын үлэ, тыыл ветеранын Сивцев Николай Михайловичы ыар ыарыы былыдаата...

73 сааһыгар диэри олоххо дьулуруу, тапталын ыһыктыбакка, чаччы күүстээх санаатын, тулуурун көрдөрөн бу күн сириттэн арабыста. Сэри аас-туор сылларыгар кыһалга кыһарыйан алта кылаастан салгыы үөрэммэтэ. Ошон 14 сааһыттан колхоз производствотыгар үлээбэтэ. 1947 с. «Килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Колхозка хонуу үлэтигэр, от-мас тийиһигэр сылдыбыта. Онтон 1951 с. Дьокуускайга автооскуолага үөрэнэн суоппар буолбута. Онтон ыла сааһын тухары суопшарынан, үлэлиир техникатын бэйэтинээгэр ордук харыстаан, көрөн-истэн, биһирдэ да суол быһылаанын оһорбокко энкилэ суох үлээһэн өрүү баһын суоппардар аһаанарыгар сылдыбыта. Баһаан төрөөбүт дойдутугар Уус-Алдан Баатаҕайыгар соротох ЗИС-5 балтараа тонналаах массынара суоппардырыгар түүнүгэр-күнүстэри ыраах-чугас айан, таһаар таһыгыта, колхоз, нэһилиэк наадалара, ыарыһахтар кыһаллалара ода. сорукутар быһыстала суох кэлэ тураллара.

Партизан Зоболовца аатынан совхозка үлэлиир сылдан оройуонга уу таһытыгар иккитэ чемпион суоппар аатын ылан турар. Уу баһар массынара сылдан массынатын үлээбэт гааһын туһанан кыһынын тоһомот оһорбута. Киһи рационализаторскай этиитэ совхозка, оройуонугар эрэ буолбакка, «Кыым» хаһыакка бэчээттэнэн республикага биллэн киһи биһирэбили, махталы ылбыта.

Кэлин бу Нам сиригэр кэлэн санэпидстанцияга пенсияга тахсыр диэри үлээбэтэ. Манна да сирдэрбэтэ, өрүү үлэтэ үчүгэйдик сыаналанара. Социалистическай куютаһыгыта кыһаан тэрилтэтэ «Москвич» массына фондатын анаабыта. Пенсияга тахсытыгар үлэ ветерана мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Пенсияга бардым диэн иллэн оһорботор, КСМК-га оһорниктаабыта, атах таһаһын улларыга үөрэнэн маастар буолбута. Бултуурун, сир астырын, айылдаа сылдырын сөбүлүүр. Киһини кытта бултаспыт, сир аһастыт дьон аһыага суохтар. Намга кэлэн клокваны хомууарга элбэх киһини угуйбута.

Арабыт, таайбыт атырдыах ыйын 2 күнүгэр ыарахан ыарыһыттан охтор диэри массына уруулун тутан кэлбитэ. Бүтэһиктээгин «Уазыһын» Намтан үс көстөөх дойдутун курдук өрүү сылдыар, бултууру, сир астыр Дьямпагытар тиийбитэ...

Киһи ханна сылдырын тухары чуумпук, бөүсүһы ыспаакка, киртиппэксэ, киһини сылдыарга үөрэтэр. Иллэн кэмигэр сааһыматтырын ордороро, сааһымат буолла да оһо курдук үөрэрэ. Албыны-көлдүүнү, сымыйалыры сөбүлээбэт, чизһинэй, көнө майгытын аатын-суолун түһэн биэрбэксэ үгүс үтүө өйдөбүлү хаалларбыт арабыт сирдык кэриэһин хаһан да мунуохпун суога.

Дьэ кэргэнэ

Доһорум сырдык кэриэһигэр БОЛУОДЬА

1976 с. сэтинни ортото. Соһуруу бөһүөлөккэ ким хайа иһинэ Болуодья түнүгүн уота сарсарда 4 чааска умайда. Оһолун оттоот, тахсан атын аһаан, хотонно киһирөн сүөһүлэрин хонук ноһуомиарын таһааран балбаахтаата, ноһуон бэлэмнээтэ. Киһир түргэниик сыһ-сап курдук туттан, чэйдээт, атын ыһырдан, өссө да халлаан харана турдаһына, өрүс арыһыгар Толуукаанга барда.

Киһи онно солондолуур. Күн сана тахсыта Толуукаан күөлүн сүлбэтигэр тийдэ. Ыраас сырдык күн бэрдэ буолла. Салтын сөрүүн сүөгэй курдук, сылдыарга, тыһнарга бэрдэ сүрдээх. Сүлбэ ыраас хаарыгар көрбүтэ, хаатынкалаах сатыы киһи сула санардыы, иллэрээ күн сылдыбыт, солондоркаһааниппит.

Болуодья суолу көрөөт тэбистэр-

бэксэ (атын суола чуһурусуһа түспүт) төттөрү барар. Иһин дьакһынэн эргийэн бараары тыммыта, билли киһи капкааньыгар бэртээхэй аһыһар солондонинэн сытар эбит. Болуодья атыттан түһөн, солондону капкааньыгар оһиниһит сиритэр үөксө ыһаан кэһинэр (ити суор сибэтиһин дьэһиһаан) уонна ыраас харга синныгыт маһынан күн уруһуйдуур (Балиэ). Олаата капкааньаах киһи кэлэн, үөһэ үөтү көрдүн диэн. Салгыы Болуодья Баһыана арыһыга иһипит капкааньыгар барда. Манна киһи капкааньыгар үс солондониниһит. Бэксэ санаата аһын дьэһиттэ сөпкө кэлэр.

Кэргэнэ Өрүүнэ сылаас бэрэски бөрүнү онорон тоһуйар. Өйүүнүтөр Болуодья эмиэ эрдэ туран тыһылыр. Ити 1976-1982 сс. куюбах, саһыл үөксөбүт сыллара этэ. Хабах Булунһаһын,

Бүтэйдээх ханас халыһыһаһыдарын кэриэр, киһи манна туһахтыр, капкааньыр. Сатыы киһи, киһи бэтэрээ өттүгэр эмиэ туһахтыр. Аһаан иһэн көрбүтэ сатыы сылдыар киһи туһаар умайар уот кыһыл саһыл иһэнэн тоһо сытар эбит. Болуодья түһэн, ол саһылы эмиэ туһахтары суор сибэтиһи тигирисэ ыһаан кэһинэр.

Бөһүтүн туһахтарыттан үс куюбахтанар уонна атын ситэһэн Бүтэйдээх өтөөр кэриэр. Манна солондо уйаламмыт этэ. Иһипит капкааньыттан бэртээхэй аһыһар солондолонор. Бүтэйдээхтэн боруук-соруука дээ дьэһилир. Дьэһитигэр хойутаан кэлэр. Өрүүнэ эмиэ убаһа этин быргыһы буһаран, алаадыһаах, сылаас чэйдээх тоһуйар. Сиртэн тонгон-хатан кэлбит киһиэхэ, бу олус үөрүүлээх суол буолааччы.

ХОНООҕОЙ.

Г. Хомуустаах

БИЛЭРИИЛЭР-РЕКЛАМА

Чэпчэки сыанага тентовой «УАЗ» атыыланар, 1997 с.

Дьэ тел. 22-1-53.

Суһаллык 7 саастаах көлүллэр, минииллэр ат атыылыбын. Сыаната кэспэтинэн.

Билсэр телефонгут: Модут 27-6-41 үлэ бириэмэтигэр 9.00-12.00, 14.00-17.00 Попова Екатерина Семеновна.

ГУП ФАПК «Нам» требуются на постоянную работу водители к автомашинам УАЗ, УРАЛ, секретарь-референт.

Обращаться по адресу: ул. Ст. Платонова, 3, тел. 21-1-91.

Намская средняя политехническая школа №1 проводит набор на платные курсы водителей автотранспортных средств категории «А» и «В», а также трактористов категории «В» и «С».

Начало занятий с 22 октября 2001 г. Срок обучения 1,5 месяца. Время занятий с 17 часов.

Запись проводится по тел. 21-1-02 НСПШ №1

ИМНС по Намскому улусу доводит до сведения налогоплательщиков режим приема клиентов:

1. Отдел учета и отчетности: Прием расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу.

Четверг с 9.30 ч. до 12.30 ч.

с 14.00 ч. до 16.30 ч.

2. Отдел налогообложения физических лиц:

Понедельник с 9.30 ч. до 12.30 ч.

Вторник с 9.30 ч. до 12.30 ч.

Четверг с 9.30 ч. до 12.30 ч.

3. Выдача свидетельств о постановке на учет в и/о, постановка на учет предпринимателей:

Понедельник с 9.30 ч. до 12.30 ч.

Вторник с 9.30 ч. до 12.30 ч.

Среда с 9.30 ч. до 12.30 ч.

ИМНС по Намскому улусу

ИЗМЕНЕНИЯ в ЕСН

В связи с введением единого социального налога (взноса) с 01.01.2001 взносы в государственные социальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации), кроме страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваются в составе единого социального налога (взноса).

Согласно Федеральному закону от 05.08.00 № 118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» с 01.01.2001 законодательные акты, регулировавшие порядок уплаты страховых взносов, вошедших в состав единого социального налога (взноса), утратили силу.

В связи с изложенным, письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 21.10.99 № АП-6-07/838 и Фонда социального страхования Российской Федерации от 15.10.99 № 02-08/05-2479П, разъясняющее порядок уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, признаны утратившими силу с 1 января 2001 года.

«САРДАҢА» КИНОТЕАТР УЛУУС БАРЫ ВЕТЕРАНАРЫН, КЫРДЬАҒАСТАРЫН КЫРДЬАҒАСТАР КҮННЭРИНЭН ЭБЭРДЭЛИР!

Алтынны 6 күнүгэр «Эгисили хочото - саргылаах дойдуга» диэн олохтоох киһини таптааччылар устубут толору метражтаах документальнай киһини көрөрүгүтүгэр ыһыгар.

Сараланыта 15 чаастан. Кириитэ - босхо.

Считать недействительным утерянный паспорт, выданный Намским РОВД на имя Белоусова Германа Шахирдовича.

Table with 2 columns listing names and details of veterans' benefits and awards. Includes names like Дьяконова Елена, Николай Гаврилович, Дьяконов Николай Гаврилович, Степанова Тамара Петровна, etc.

РЕДАКТОРЫ СОЛБ. Г.К. ЭВЕРСТОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционной издательской система — 21141

Төрийөн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуһун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуонаарын туһунуну контуруоллуур уонна регистрациялыр РФ бэчээккэ Госкомитетин СР региональной управлениеттар регистрациламмыт нүөмэрэ — Я 0085. Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэтин, дьэһит аадырыһын чопчу ыйын. Редакция кириит-бит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатыһын мэлдьи биһир буолбат.

Талыһына уонна таһыһына «Эгисили» хаһыат редакционной-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэннэ, Орджоникидзе уул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лис. Индекс — 54889. Тиража — 2057 Бэчээкэ илии баттанна — 12.00 ч. 3. 10. 2001 Сахаһын №-рө — 114

«ЭНСИЭЛИ» - Нам улуһун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной уул. 2. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru